

Kgweditharo 1					
Kgaolo le nako	Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikadikgono	Tlhatlhobo	Didiriswa
Ke rata tikologo ya me Beke 1-2	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motlotlo</li> <li>• Reetsa kgang ka morutabana</li> <li>• Tlhaola dintlhakgolo</li> <li>• Buisana le go neela kakanyo ya gagwe</li> <li>• Amanyana dintlha le botshelo ba gagwe</li> <li>• Botsa dipotso tse di maleba</li> <li>• Babalela dipuisano ka go refosanya</li> <li>• Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa ka tlhwaafalo</li> <li>• Botsa le go araba dipotso</li> <li>• Reetsa le go tlotla dikakanyo tsa ba bangwe</li> <li>• Bapisa dikakanyo tsa gagwe le tsa bangwe</li> <li>• Dirisa puo e e molodi e e rotloetsang</li> <li>• Dirisa dipapiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomameng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Tikologo ya sekolo le ya legae</li> <li>• Dibuka tsa go kwalela</li> <li>• Ditshwantsho</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa kgang go tswa mo bukeng</li> <li>• Buisana ka kakanyo e e botlhokwa</li> <li>• Gakologelwa setlhangwa se a se buisitseng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira diponelopele tsa diteng tsa setlhangwa ka go tlhatlhobo Kgaolo le setlhangwa.</li> <li>• Buisana ka tlotlofoko e ntšhwa.</li> <li>• Tlhalosa poloto ntsha maikutlo ka setlhangwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomameng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Patitšhoko</li> <li>• Padiso</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala kgang</li> <li>• Kgaolo ya polelo</li> <li>• Kwala tshobakanyo</li> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa thadiso ya buka</li> <li>• Tlhopha diteng ka kelotlhoko</li> <li>• Dirisa thulaganyo e e maleba</li> <li>• Dirisa dinopolo</li> <li>• Dirisa thanodi go peleta</li> <li>• Dirisa dikgato ka go simolola ka letlhomeseo</li> <li>• Setlhangwa sa ditaello:</li> <li>• Dintlha tse di totobetseng</li> <li>• Tatelano ya ditaello</li> <li>• Kakanyo ya botlhokwa</li> <li>• Mmapa wa dikakanyo</li> <li>• Tshobokanyo</li> <li>• Setlhangwa sa tshedimoseiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomameng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Dibuka tsa go kwalela</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya mafoko</li> <li>• Go dira ka dipolelo</li> <li>• Bokao jwa mafoko</li> <li>• Mopeleto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mainatota, mainagotlhe</li> <li>• Bokao jo bo tlhamaletseng</li> <li>• Pakajaanong</li> <li>• Polelonolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomameng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya go kwalela</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> </ul>

Kgweditharo 1					
Kgaolo le nako	Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikadikgono	Tlhatlhobo	Didiriswa
Metsi Beke 3-4	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motlotlo</li> <li>Neela ditaelo</li> <li>Tatelano ya ditaelo</li> <li>Tiragatso ya ditaelo</li> <li>Puo e e ipaakanyeditsweng</li> <li>Tlhagiso ya maikutlo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba botse ka ditaelo tse ba di obametseng</li> <li>Dirisa tatelano e e nepagetseng</li> <li>Botsa dipotso</li> <li>Diragatsa ditaelo</li> <li>Lolamisa lentswe, moribo le lebelo</li> <li>Ipaakanyetse puo</li> <li>Rulaganya dikakanyo</li> <li>Dirisa puo ya mmele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomameng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> <li>Ketlele</li> <li>Matlhare a tee</li> <li>Kopi</li> <li>Piring</li> <li>Mašwi</li> <li>Metsi</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhangwa sa ditaelo</li> <li>Dintlha tse di totobetseng</li> <li>Setlhangwa sa tshedimotsetso</li> <li>Mmepe wa dikakanyo</li> <li>Tatelano ya ditaelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa setlhangwa sa ditaelo</li> <li>Dirisa ponelopele, metlhala ya bokao</li> <li>Buisana ka dintlha tse di totobetseng</li> <li>Buisana ka tatelano ya ditaelo</li> <li>Arolelona dikakanyo</li> <li>Sobokanya tshedimotsetso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> <li>Ketlele</li> <li>Matlhare</li> <li>Kopi</li> <li>Piring</li> <li>Mašwi</li> <li>Metsi</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala ditaelo</li> <li>Tatelano e e maleba</li> <li>Thulaganyo e e maleba</li> <li>Modiriso taelo</li> <li>Setlhangwa sa tshedimotsetso</li> <li>Kgaolo</li> <li>Nyalanya dipolelo</li> <li>Dipolelo tse di farologaneng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha dintlha tse di maleba</li> <li>Dirisa tatelano e e maleba</li> <li>Thulaganyo e nepagale</li> <li>Matshwao a puiso e nne a a maleba</li> <li>Diteng di nne maleba le kgaolo</li> <li>Nyalanya dipolelo a dirisa maemedi, makopanyi le matshwao a puiso</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Patitšhoko</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> <li>Buka ya go kwalela</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ka mafoko</li> <li>Go dira ka dipolelo</li> <li>Bokao jwa mafoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madirimafeledi</li> <li>Sediri le lediri</li> <li>Bokao jo bo tlhamaletseng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patitšhoko</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> <li>Buka ya go kwalela</li> </ul>

Kgweditharo 1					
Kgaolo le nako	Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikadikgono	Tlhatlhobo	Didiriswa
Ditshwanelo le maikarabelo Beke 5-6	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motlotlo</li> <li>• Reetsa le go tsibogela athikele</li> <li>• Tlhaola mola dira mogolo</li> <li>• Dikakanyo tsa botlhokwa</li> <li>• Dintlha tsa tshwano le pharologano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa athikele ya lekwalodikgang</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa puiso go okola, go tlovisa matlho</li> <li>• Dirisa metlhala ya bokao go bona tshedimose tso</li> <li>• •t lhaola le go tlhalosa tshwano le pharologano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> <li>• Dimakasine</li> <li>• Makwalo dikgang</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa athikele ya lekwalodikgang</li> <li>• Dirisa ditogamaano</li> <li>• Diponelopele</li> <li>• Tshwano le pharologano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa athikele ya lekwalodikgang</li> <li>• Dirisa ditogamaano</li> <li>• Diponelopele</li> <li>• Tshwano le pharologano</li> <li>• Dirisa metlhala ya bokao</li> <li>• Go bona tshedimose tso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> <li>• Makwalodikgang</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala athikele ya lekwalodikgang</li> <li>• Ditlhogo tsa kgang</li> <li>• Diteng tse di maleba</li> <li>• Nyalanyo le go ipaakanya</li> <li>• Tlotlofoko</li> <li>• Dikato tsa go kwala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditlhogo tsa dikgang</li> <li>• Leina la mmega kgang</li> <li>• Tlhopha maikaelelo a setlhangwa</li> <li>• Nyalanya dipolelo ka go dirisa maemedi, makopanyi le matshwao a puiso</li> <li>• Ipaakanyetse go kwala kgang</li> <li>• Dirisa tlotloganong</li> <li>• Dirisa dikgato tsa go kwala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Makwalo dikgang</li> <li>• Dimakasine</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> <li>• Dibuka tsa go kwalela</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokao jwa mafoko</li> <li>• Dipolelo</li> <li>• Mopeleto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papiso</li> <li>• Pakafetileng</li> <li>• Paka tsewedi</li> <li>• Malatodi</li> <li>• Mopeleto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa rulaganngwang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Buka ya go kwalela</li> </ul>

**Kgweditharo 1**

<b>Kgaolo le nako</b>	<b>Dikgono</b>	<b>Diteng</b>	<b>Ditogamaano le dikadikgono</b>	<b>Tlhatlhobo</b>	<b>Didiriswa</b>
Diphologolo Beke 7-8	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinane</li> <li>• Kakanyo ya botlhokwa</li> <li>• Ditiragalo tsa nnete le tse e seng nnete</li> <li>• Dikakanyo le ditshitshinyo</li> <li>• Pegelo</li> <li>• Poloto, maitshetlego, thitokgang</li> <li>• Tshupo ya maikutlo ka sefatlhego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa le go buisana ka kinane</li> <li>• Tlhaola kakanyo e e botlhokwa</li> <li>• Farologanya ditiragalo tsa nnete le tse e seng tsa nnete</li> <li>• Tsibogela dikakanyo le ditshitshinyo ka bosisi</li> <li>• Neela pegelo</li> <li>• Tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>• Tshegetsa ditiragalo tsa poloto ka mabaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa rulaganngwang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Dibuka tsa tlaleletso</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa kinane</li> <li>• Ditogamaano tsa puiso</li> <li>• Pusetso godimo</li> <li>• Poloto, thitokgang, maitshetlego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa kinane</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>• Tlhalosa tiriso ya puo</li> <li>• Buisetsa kwa godimo o tlhagisa maikutlo</li> <li>• Tshwaela ka ga polelo thitokgang le maitshetlego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Buka ya tlaleletso</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala kinane</li> <li>• Baanelwa ba ba farologaneng</li> <li>• Tlotlofoko e e farologaneng</li> <li>• Nyalanya dipolelo</li> <li>• Go kwala ditlhaloso</li> <li>• Papiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala kinane</li> <li>• Baanelwa ba dira ditiro tsa metlholo</li> <li>• Diteng tse di malepa</li> <li>• Dirisa tlotlofoko e e farologaneng</li> <li>• Dirisa maemedi, makopanyi, le matshwao a puiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa rulaganngwang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patitšhoko</li> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya mafoko</li> <li>• Tiriso ya dipolelo</li> <li>• Bokao jwa mafoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhogo tsa mafoko</li> <li>• Sediri</li> <li>• Bokao jo bo tlhamaletseng, morumo, moribo, morumo, poeletsomodumo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patitšhoko</li> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya go kwalela</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> </ul>

<b>Kgweditharo 1</b>					
<b>Kgaolo le nako</b>	<b>Dikgono</b>	<b>Diteng</b>	<b>Ditogamaano le dikadikgono</b>	<b>Tlhatlhobo</b>	<b>Didiriswa</b>
Ditlhare le tlhago Beke 9-10	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa maboko</li> <li>• Kakanyo ya botlhokwa</li> <li>• Maitemogelo</li> <li>• Maikutlo</li> <li>• Segalo le puo</li> <li>• Tiragatso ya leboko</li> <li>• Diponagalo tsa poko</li> <li>• Tshobokanyo ya leboko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa maboko</li> <li>• Buisana ka kakanyo ya botlhokwa</li> <li>• Amanyane le maitemogelo</li> <li>• Tlhagisa maikutlo a leboko</li> <li>• Buisana ka segalo le tiriso ya puo</li> <li>• Diragatsa leboko</li> <li>• Tlhophane segalo le tlhagiso ya maikutlo</li> <li>• Dirisa segalo le puo ya sefatlhego le tiriso ya mmele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Buka ya go kwalela</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maboko</li> <li>• Buisa maboko</li> <li>• Ponelopele ya diteng tsa leboko</li> <li>• Kgankgolo</li> <li>• Tshwantshanyo le tshwantshiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa maboko</li> <li>• Dirisa ponelopele ya setlhangwa</li> <li>• Buisana kgankgolo, baanelwa le maitshetlego</li> <li>• Tlhalosa le go sekaseka maikutlo</li> <li>• Tlhaola le go tlhalosa tshwantshanyo le tshwantshiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barutwana</li> <li>• Morutabana</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maboko</li> <li>• Buisa maboko</li> <li>• Dirisa ponelopele</li> <li>• Kgankgolo</li> <li>• Tshwantshanyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala maboko a thorisano</li> <li>• Tlhophane diteng tse di maleba</li> <li>• Dirisa thulaganyo</li> <li>• Dirisa tlotlofoko e e farologaneng</li> <li>• Dirisa puo ya papiso</li> <li>• Dirisa madiri le matlhalosi</li> <li>• Dirisa dikgato tsa go kwala setlhangwa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Buka ya go kwalela</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> <li>• Patitšhoko</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya mafoko</li> <li>• Tiriso ya dipolelo</li> <li>• Bokao jwa mafoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makopanyi, dipolelonolo, bokao, jo bo tlhamaletseng, puo ya papiso, mothofatso</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya go kwalela</li> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Patitšhoko</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> </ul>

Kgweditharo 2					
Kgaolo le nako	Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikadikgono	Tlhatlhobo	Didiriswa
Thekenoloji Beke 1-2	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motlotlo</li> <li>Neela le go sala ditaelo morago</li> <li>Botsa dipotso tse di maleba</li> <li>Sala ditaelo morago</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go neela le go sala ditaelo morago</li> <li>Go neela dintlha tse di totobetseng</li> <li>Go sala ditaelo morago</li> <li>Go lolamisa lentswe le lebelo</li> <li>Go tlhagisa puo e eipaakanyeditsweng</li> <li>Go tlhopho puo le setaele se se maleba</li> <li>Go botsa dipotso tse di maleba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomameng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nkgo ya puo</li> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Barutwana</li> <li>Mmu, Metsi</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa setlhangwa sa ditaelo</li> <li>Buisana ka tatelano ya ditaelo</li> <li>Buisa tshedimosetso ya puiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisa setlhangwa sa ditaelo</li> <li>Go dirisa ditogamaano tsa go buisa</li> <li>Go buisana ka dintlha tse di totobetseng tsa setlhangwa</li> <li>Go buisana ka tatelano ya ditaelo</li> <li>Go sala ditaelo morago</li> <li>Go dirisa mmepe wa dikakanyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka thutiso</li> <li>Nama ya kgomo e e sa apewang</li> <li>Nama e e omisitsweng (digwapa)</li> <li>Nama e e fufuditsweng letswai, khari, pitsa</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala setlhangwa sa ditaelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlhopho tshedimosetso e e maleba go kwala ditaelo</li> <li>Go tlhagisa tshedimosetso sentle</li> <li>Go rulaganya diteng sentle</li> <li>Go sobokanya tshedimosetso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ua thutiso</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa mafoko</li> <li>Dira ka dipolelo</li> <li>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Letlhalosi la mokgwa, nako, lefelo</li> <li>Dipolelonolo, dipolelopate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> </ul>
Boitekanelo Beke 3-4	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tsaya karolo mo dipotsottherisanong</li> <li>Tlhagisa tshedimosetso mo tšhateng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karolo mo dipotso therisanong</li> <li>Go tlhama dipotso tse di maleba go mo kgontsha go batla tshedimosetso</li> <li>Go tlhagisa tshedimosetso a dirisa tšhate</li> <li>Go sekaseka tshedimosetso</li> <li>Go tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhopha</li> <li>Go bontsha bosisi mo ditshwanelong le mo maikutlong a ba bangwe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Tšhate</li> </ul>

Kgweditharo 2					
Kgaolo le nako	Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikadikgono	Tlhatlhobo	Didiriswa
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa pegelo ka didiriswa tsa pono</li> <li>Dirisa mmepe wa tshedimisetso le dikakanyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>Go bonelapele go tswa mo kgaolong le mo ditshwantshong</li> <li>Go arolelana dintlha le go neela dikakanyo a fopholetsa</li> <li>Go ranola tshedimisetso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Tshedimisetso mo tšhateng</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikwalele pegelo</li> <li>Kwala tshedimisetso go tsa mo tšhateng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlhopha tshedimisetso e e maleba</li> <li>Go dirisa dintlha tse di totobetseng</li> <li>Go tlhagisa tiro e e phepa</li> <li>Go fetolela tshedimisetso ya kerafo mo ditemaneng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Dilwana tsa go kwalela</li> <li>Bukana ya thutiso</li> <li>Tšhate</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ka mafoko</li> <li>Dira ka dipolelo</li> <li>Matshwao a puiso</li> <li>Mopeleto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matlhaodi</li> <li>Paka fetileng tsweledi, pakatlang tsweledi</li> <li>Mopeleto le letshwao la tsiboso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Dilwana tsa go kwalela</li> </ul>
Boiphediso Beke 5-6	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa maboko</li> <li>Diragatsa leboko la molomo/kgotsa kopelo ya setlhopha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itumelela le go tsibogela ditlamorago tsa modumo tse di tsosolositsweng ke leboko</li> <li>Go buisana ka kakanyo ya botlhokwa</li> <li>Go tlhagisa maikutlo a a tsosolosweng ke leboko</li> <li>Go tlhopha segalo se se maleba le tlhagiso ya maikutlo a a rileng</li> <li>Go dirisa puo e e maleba ya mmele le dikgono tsa go tlhagisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Maboko le dipina</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>O buisa leboko</li> <li>O gakologelwa ka setlhangwa se a se buisitseng ka nosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>Go bonelapele go tswa mo kgaolong le ditshwantshong</li> <li>Go buisana ka kakanyokgolo, poloto baanelwa le maitshetlego</li> <li>Go tlhagisa maikutlo le dikakanyo</li> <li>Go bua gape ka kgag ka dipolelo di le 3-5</li> <li>Go amanya kgang le botshelo jwa gagwe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Pina ya bosetšhaba ya Aforikaborwa</li> <li>Padiso</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala leboko</li> <li>Kwala mmuisano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala leboko a dirisa baanelwa ba diphologolo</li> <li>Go tlhabolola poloto, baanelwa le maitshetlego</li> <li>Go dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> <li>Go tlhopha diteng tse di maleba</li> <li>Go dirisa puo ka go gopola bogolo segolo tlotlofoko e e farologaneng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Dilwana tsa go kwalela</li> </ul>

<b>Kgweditharo 2</b>					
<b>Kgaolo le nako</b>	<b>Dikgono</b>	<b>Diteng</b>	<b>Ditogamaano le dikadikgono</b>	<b>Tlhatlhobo</b>	<b>Didiriswa</b>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa mafoko</li> <li>• Dirisa dipolelo</li> <li>• Dirisa thanodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dirisa mainagoboka le mainakgopolo</li> <li>• Go dira dipolelo tsa pakajaanong tsewedi</li> <li>• Papiso, poapoetseo ya medumo</li> <li>• Bokao jwa mafoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka morutabana</li> <li>• Buka ya thutiso</li> <li>• Dilwana tsa go kwalela</li> <li>• Letlapakwalelo</li> </ul>
HIV/AIDS Beke 7-8	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa le go tlotla tllhamane</li> <li>• Diragatsa kgang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go reetsa le go buisana ka ditllhamane</li> <li>• Go tlhaola kgangkgolo, poloto le mmmaitshetlego</li> <li>• Go tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>• Go tlhomama mo polotong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Barutwana</li> <li>• Bommama tlhwane</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa tllhamane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go buisa tllhamane go tswa mo bukeng ya puiso</li> <li>• Go dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>• Go tlhalosa ka moo bakwadi ba dirisang tlotlofoko ka teng</li> <li>• Go buisetsa kwa godimo ka nosi ka a a maleba</li> <li>• Go tshwaela ka poloto thitokgang le maitshetlego</li> <li>• Go neela mabaka a ditiragalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Padiso</li> <li>• Ditllhamane</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala tllhamane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala tllhamane</li> <li>• Go tlhopha diteng tse di maleba le bareetsi le maikaelelo a setllhangwa</li> <li>• Go dirisa puo ya boikakanyetso</li> <li>• Go tlhomama mo kgaolong</li> <li>• Go dirisa puo ya botshwantshi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Buka ya thutiso</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira ka mafoko</li> <li>• Dira ka dipolelo</li> <li>• Mopeleto le matshwao a puiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bongwe le bontsi, sedirwa</li> <li>• Puo-sebui</li> <li>• Matshwao a nopolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka ya morutwana</li> <li>• Buka ya morutabana</li> <li>• Buka ya thutiso</li> <li>• Dilwana tsa go kwala</li> </ul>
Tlhatlhobo Beke 9-10	Tlhatlhobo ya bogare jwa ngwaga				



Kgweditharo 3					
Kgaolo le nako	Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikadikgono	Tlhatlhobo	Didiriswa
Naga ya rona Beke 1-2	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motlotlo</li> <li>Buisana ka maitemogelo a gagwe</li> <li>Tlhalosa ditiragalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopho diteng tse di maleba</li> <li>Tlhomama mo kgaolong</li> <li>Buisana ka ga dikakanyo kgolo le dintlha tse di totobetseng</li> <li>Botsa dipotso tse di maleba le go di tsibogela ka tshwanelo</li> <li>Tlhaola diteng tse di maleba go tswa mo maitemogelong a gagwe</li> <li>Tlhalosa ditiragalo sentle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nkgo ya puo</li> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Barutwana</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa lekwalo tshelo</li> <li>Bukatsatsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ponelopele ka kgaolo</li> <li>Tlhaola ditiragalo kgolo</li> <li>Buisana ka ga baanelwa</li> <li>Nyalanya ditiragalo le botshelo jwa gagwe</li> <li>Tlhagisa tsibogo ya maikutlo</li> <li>Tlhopho diteng tse di maleba lemaikaelelo-tsaya maikarabelo a ditiragalo tse di bonweng le tse di begilweng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Barutwana</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala bukatsatsi</li> <li>Kwala lekwalo tshelo la gagwe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thulaganyo e e nepagetseng</li> <li>Dirisa thutapuo e e maleba</li> <li>Nyalanya dipolelo go bopa temana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> </ul>
	Dipopego tsa puo le melawana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa mafoko</li> <li>Dirisa dipolelo</li> <li>Bokao jwa mafoko</li> <li>Mopeleto tiriso ya matshwao a puiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maemeditho</li> <li>Pakajaanong, paka fetileng</li> <li>Tshwantshanyo</li> <li>Mopeleto, khutlo, phegelwana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	
Botaki le setso Beke 3-4	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papatso ya seyalemowa</li> <li>Reetsa le go buisana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa dintlha tsa botlhokwa</li> <li>Buisana ka nonofo e papatso e nang le yona</li> <li>Tlhagisa maikutlo le dikakanyo ka mokgwa wa boikakanyetsi</li> <li>Neela pegelo</li> <li>Reetsa le go itseela dintlha tse di totobetseng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Letlapa kwale</li> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Dilwana tsa go kwala,</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa setlhangwa sa maitlhomomo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supa ditemogo tse di farologaneng o ikaegile mo bopaking</li> <li>Fetolela dintlha go tswa sebopegong se sengwe</li> <li>Go okola dintlha tse di kgethegileng</li> <li>Go tlodisa matlho dintlha ka kakaretso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya puiso</li> <li>Letlapa kwale</li> </ul>

<b>Kgweditharo 3</b>					
<b>Kgaolo le nako</b>	<b>Dikgono</b>	<b>Diteng</b>	<b>Ditogamaano le dikadikgono</b>	<b>Tlhatlhobo</b>	<b>Didiriswa</b>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa papatso</li> <li>Buisa ditlhangwa tsa tshedimosetso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa</li> <li>Lebelela le go tshwaela ka ditogamaano tsa setshwantsho</li> <li>Bonelapele go tswa mo kgaolong le ditshwantsho</li> <li>Buisana ka kakanyo kgolo le dintlha tse di totobetseng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa Tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Barutwana</li> </ul>
	Go kwala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala phasalatso</li> <li>Kwala tlhaloso ya selo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa kakanyo sentle le ka mokgwa o ogodisang</li> <li>Dirisa mefuta e e farologaneng ya tlotlofoko</li> <li>Tlhopha diteng tse di maleba</li> <li>Tlhomama mo kgaolong</li> <li>Dirisa tlotlofoko e e tlhalosang mefuta ya matlhaodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Seyalemowa</li> <li>Buka ya go kwalela</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> </ul>
Tlhago Beke 5-6	Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa le go buisana ka dikgang, sk. dikinane</li> <li>Dikinane/ dinoolwane) go tswa mo puisong ya phaposi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supa kakanyokgolo, poloto maitshetlego, lefelo le baanelwa ba kgang</li> <li>Farologanya magareng ga ditiragalo tsa nnete le tse e seng tsa nnete</li> <li>Tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>Neela pegelo le go dirisa puo ya sefatlhego ka tshwanelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Barutwana</li> </ul>
	Go buisa le go lebelela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa dikinane</li> <li>Dikinane</li> <li>Dinoolwane go tswa mo bukeng ya puiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ponelapele ka kgaolo</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso</li> <li>Tlhalosa tiriso ya tlotlofoko go tlhalosa maitshetlego</li> <li>Buisetsa kwa godimo a le nosi ka maikutlo a a itshekileng</li> <li>Tlhalosa le go sekaseka tsibogo ya maikutlo mo ditlhangweng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Barutwana</li> </ul>
	Go kwala le go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala dikinane</li> <li>Dikinane</li> <li>Dinoolwane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tsweletsa poloto</li> <li>Baanelwa le maitshetlego</li> <li>Tlhopha diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa puo ka boikakanyetsi segolosegolo tlotlofoko e e farologaneng</li> <li>Dirisa thutapuo e e maleba</li> <li>Tlhomama mo setlhogong</li> <li>Dirisa mefuta ya matlhaodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhatlhobo e e sa tlhomamang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka ya morutwana</li> <li>Buka ya morutabana</li> <li>Buka ya thutiso</li> <li>Letlapa kwalelo</li> <li>Dilwana tsa go kwala</li> <li>Buka ya boitlhamedi</li> </ul>